

816.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA**  
**ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26. juna 2018. godine.

Broj: 01-759/2

Podgorica, 29.06.2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26. juna 2018. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA**  
**RADU\***

Član 1

U Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu\* ("Službeni list CG", broj 34/14) u članu 4 stav 1 riječi: „(u daljem tekstu: mjere zaštite)“ brišu se.

St. 2, 3 i 4 brišu se.

Član 2

U nazivu člana 6 i u stavu 1 poslije riječi „zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 3

U članu 8 stav 1 alineja 5 poslije riječi „kancerogene“ dodaju se riječi: “ili mutagene“.

Alineja 6 mijenja se i glasi:

„ - mjere zaštite i zdravlja na radu su dio prevencije i preduzimaju se u cilju poboljšanja zaštite i/ili higijene i/ili zdravlja zaposlenog;“.

Poslije alineje 8 dodaje se 5 novih alineja koje glase:

„- **zaposleni** je lice koje radi kod poslodavca po osnovu ugovora o radu, uključujući lice koje se osposobljava za rad i pripravnik, kao i svako lice koje po bilo kom pravnom osnovu obavlja rad kod poslodavca;

- **prevencija** su svi koraci i/ili mjere zaštite i zdravlja na radu koje se preduzimaju ili planiraju na svim nivoima rada kod poslodavca, radi sprječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih;

- **privremena ili pokretna gradilišta** (u daljem tekstu: gradilišta), u smislu ovog zakona su sva gradilišta na kojima se izvode građevinski radovi, osim radova koji se odnose na bušenje i vađenje minerala u ekstraktivnoj industriji;

- **investitor** je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice za čije potrebe se izvode građevinski i/ili građevinsko-zanatski radovi;

- **izvođač radova** je pravno lice ili preduzetnik koje izvodi građevinske i/ili građevinsko-zanatske radove.“

#### Član 4

U članu 9 stav 1 riječi: “propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata“ zamjenjuju se riječima: „propisima o izgradnji objekata“, a poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 5

Poslije člana 9 dodaje se pet novih članova koji glase:

### **„Određivanje koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu**

#### Član 9a

Investitor je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kad radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača radova.

Investitor je dužan da odredi koordinatora(e) za zaštitu i zdravlje na radu posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Koordinator za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta (u daljem tekstu: koordinator u fazi izrade projekta) je lice zaposleno kod poslodavca koje investitor u skladu sa zakonom pisanim putem odredi da obavlja poslove propisane ovim zakonom.

Koordinator za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova (u daljem tekstu: koordinator u fazi izvođenja radova) je lice zaposleno kod poslodavca koje investitor u skladu sa zakonom pisanim putem odredi da obavlja poslove propisane ovim zakonom.

### **Određivanje koordinatora u fazi izrade projekta**

#### Član 9b

Investitor je dužan da za koordinatora u fazi izrade projekta, odredi lice koje u skladu sa propisima o izgradnji objekata ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije i ima položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, za koordinatora u fazi izrade projekta investitor može da odredi lice koje ima:

- visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera;
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
- položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu; i
- položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta.

Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u građevinskoj djelatnosti provela najmanje pet godina nijesu dužna da polažu stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta, ako:

- imaju visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- imaju naučni stepen magistra ili doktora nauka tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- su inspektori koji su vršili nadzor nad zaštitom na radu.

### **Određivanje koordinatora u fazi izvođenja radova**

#### **Član 9c**

Investitor je dužan da za koordinatora u fazi izvođenja radova, odredi lice koje u skladu sa propisima o izgradnji objekata ispunjava uslove za građenje objekta i ima položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, za koordinatora u fazi izvođenja radova investitor može da odredi lice koje ima:

- visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera;
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
- položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu; i
- položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova.

Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u građevinskoj djelatnosti provela najmanje pet godina nijesu dužna da polažu stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova, ako:

- imaju visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- imaju naučni stepen magistra ili doktora nauka tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- su inspektori koji su vršili nadzor nad zaštitom na radu.

Investitor za koordinatora u fazi izvođenja radova ne smije da odredi lice koje je zaposleno kod izvođača radova na tom gradilištu.

### **Polaganje stručnog ispita za koordinate za zaštitu i zdravlje na radu**

#### **Član 9d**

Uslove, program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, kao i visinu troškova za polaganje tih ispita, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

### **Odgovornost investitora**

#### **Član 9e**

Određivanje koordinatora u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, za obavljanje poslova iz čl. 49b i 49d ovog zakona, investitora ne oslobađa odgovornosti koju ima u vezi sa obavljanjem tih poslova.

Investitor svoje obaveze i odgovornosti propisane ovim zakonom ne može da prenese na poslodavca.”

## Član 6

U članu 10 stav 1 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da izvrši ispitivanje uslova radne sredine, odnosno da projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih objekata, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad, obezbijedi da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan i zdrav način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke materije, eksplozivna atmosfera, azbest, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama usklade sa propisanim mjerama zaštite i zdravlja na radu i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim prostorijama.“.

U stavu 3 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a zarez i riječi: „odnosno elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa posebnim zakonom“ brišu se.

Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava, koja glase:

„Investitor je dužan da kopiju prijave iz stava 4 ovog člana posjeduje na gradilištu, a u slučaju bilo kakve promjene da ažurira prijavu.

Investitor je dužan da ažuriranu prijavu iz stava 5 ovog člana dostavi Inspekciji rada najkasnije u roku od pet dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane prijave posjeduje na gradilištu.

Oblik i sadržaj prijave iz stava 4 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

## Član 7

Poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Plan mjera zaštite i zdravlja na radu**

#### Član 10a

Poslodavac je dužan da obezbijedi da se izvrše izmjene ili dopune plana mjera zaštite i zdravlja na radu ukoliko nastupe okolnosti (razlozi) koji utiču na sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu na gradilištu, i to najkasnije pet dana prije početka obavljanja radova.

Pod okolnostima (razlozima) iz stava 1 ovog člana podrazumijevaju se, naročito:

- promjena tehničke dokumentacije;
- promjena tehnologije građenja (izvođenja radova);
- ako planom mjera zaštite i zdravlja na radu nijesu obuhvaćeni radovi koji planiraju da se izvode tokom građenja objekta;
- zahtjev koordinatora u fazi izvođenja radova;
- na zahtjev inspektora.

Svi poslodavci na gradilištu su dužni da se upoznaju sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

Sadržaj plana mjera zaštite i zdravlja na radu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

## Član 8

U članu 11 stav 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ briše se tačka i dodaju riječi: „i zdravlja na radu.“

## Član 9

U članu 12 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 10

U nazivu člana 13 i uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 2 riječ „štetnosti“ zamjenjuje se riječima: „materija, eksplozivne atmosfere, azbesta,“.

U tački 5 poslije riječi: „mjera zaštite“, briše se tačka zarez i dodaju riječi: „i zdravlja na radu,“.

#### Član 11

U nazivu člana 14 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 1 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a poslije riječi „zaposlenih“ dodaju se riječi: „za bezbjedan i zdrav rad ( u daljem tekstu: osposobljavanje zaposlenih)“.

U stavu 3 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 12

Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Saradnja poslodavca sa koordinatorima i drugim poslodavcima**

#### Član 14a

Poslodavac je dužan da pri izvođenju radova na gradilištu postupa po pisanim uputstvima koja dobija od koordinatora u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, kao i da saraduje sa drugim poslodavcima u primjeni mjera zaštite i zdravlja na radu.“

#### Član 13

Naziv člana 15 mijenja se i glasi:

„Sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu i opštih načela prevencije“.

U uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „sljedeća“ dodaje se riječ „opšta“.

Alineja 8 mijenja se i glasi:

„ - davanje prednosti kolektivnim mjerama zaštite i zdravlja na radu u odnosu na individualne mjere zaštite;“.

#### Član 14

U članu 16 stav 1 poslije riječi „uređuje“ dodaje se riječ „opštim“.

U stavu 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, poslije riječi „osposobljavanja“ dodaje se riječ „zaposlenih“, a riječi: „zaposlenih za bezbjedan rad“ brišu se.

#### Član 15

U članu 17 stav 1 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da donese i posjeduje akt o procjeni rizika, za sva radna mjesta procijeni rizike, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Akt o procjeni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procjenom (ocjenom) rizika od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i kojim se utvrđuju mjere zaštite i zdravlja na radu u cilju poboljšanja zaštite i zdravlja na radu.“

U stavu 2 poslije riječi „rizikom,“ dodaju se riječi: “odnosno posebnim uslovima rada,“.

U stavu 4 alineja 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Alineja 6 mijenja se i glasi:

„- kad rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenog pokažu da je to neophodno.“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da zaposlene upozna sa aktom o procjeni rizika i učini ga dostupnim zaposlenima.“

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

#### Član 16

U članu 18 st. 1 i 3 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 2 poslije riječi „bezbjedan“ dodaju se riječi: „i zdrav“.

#### Član 17

Naziv člana 20 mijenja se i glasi:

“Osposobljavanje zaposlenih i provjera osposobljenosti“.

U st. 1 i 2 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

U stavu 4 poslije riječi: „programu osposobljavanja“ dodaje se riječ „zaposlenih“.

U stavu 5 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se, a poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 6 riječi: „za bezbjedan rad“ zamjenjuju se riječima: „zaštite i zdravlja na radu“.

U st. 7, 8 i 9 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

#### Član 18

U članu 22 stav 1 poslije riječi: „zaposlenih kod“ dodaju se riječi: „tog i“.

U stavu 2 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 19

U članu 23 stav 1 alineja 1 poslije riječi „radu,“ dodaje se riječ “prevenciji,“ a poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 3 alineja 1 poslije riječi „rizika“ dodaju se zarez i riječ „prevenciji“ a poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U alineji 2 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 20

U nazivu člana 24 poslije riječi „saradnja“ dodaju se riječi: „i konsultovanje“.

U uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „sarađuju“ dodaju se riječi: „i konsultuju se“.

U stavu 1 al. 3 i 4 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U alineji 9 poslije riječi „osposobljavanja“ dodaje se riječ „zaposlenih“, a riječi: „iz zaštite i zdravlja na radu“ brišu se.

#### Član 21

Član 26 mijenja se i glasi:

„Zaposleni, odnosno predstavnici zaposlenih ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova u smislu člana 24 ovog zakona.

Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika zaposlenih.

Postupak izbora, način rada i broj predstavnika zaposlenih kod poslodavca, kao i njihov odnos sa sindikatom uređuje se kolektivnim ugovorom.

Poslodavac je dužan da najmanje jednom predstavniku zaposlenih omogući odgovarajuće odsustvo sa rada u trajanju od najmanje pet časova rada mjesečno, uz nadoknadu zarade i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.“

#### Član 22

U članu 27 stav 1 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U st. 2 i 4 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 23

U članu 29 stav 1 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu.“.

#### Član 24

U članu 32 stav 1 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 25

U članu 33 stav 1 al. 2 i 3 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“

#### Član 26

U članu 35 stav 1 alineja 1 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i konsultuje se“.

U alineji 3 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i konsultuje se“, a riječi: „bezbjedne uslove za rad“ zamjenjuju se riječima: „uslove za bezbjedan i zdrav rad.“.

U stavu 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 27

U članu 37 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 28

Član 38 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da organizuje stručne poslove u zavisnosti od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica, na način da odredi iz reda svojih zaposlenih stručno lice ili organizuje stručnu sužbu za poslove zaštite i zdravlja na radu (u daljem tekstu: stručna služba).

Stručno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu je lice koje ima visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog i drugog odgovarajućeg smjera, godinu dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za poslove zaštite i zdravlja na radu u odgovarajućoj djelatnosti, koje poslodavac odredi u pisanoj formi.

Poslodavac je dužan da angažuje pravno lice ili preduzetnika ko-ji ima ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova, ako obavljanje tih poslova zbog nedovoljnog broja stručnih lica iz reda svojih za-po-slenih, ne može da organizuje na način propisan stavom 1 ovog člana.

Stručna služba odnosno, stručno lice ne može da obavlja stručne poslove za druge poslodavce.

Poslodavac je odgovaran za zaštitu i zdravlje na radu zapo-sle-n-ih bez obzira na način organizovanja i obavljanja stručnih poslova.”

#### Član 29

U članu 39 stav 2 riječ „obezbijedi“ zamjenjuje se riječju „omogućiti“, a poslije riječi „znanja“ briše se tačka i dodaju riječi: „kroz razne oblike usavršavanja.”

U uvodnoj rečenici stava 6 poslije riječi „ako“ dodaju se riječi:“ ispunjavaju jedan od sljedećih uslova, i to“.

Poslije alineje 4 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima izrade propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.“

U stavu 7 poslije riječi „lice“ dodaju se zarez i riječi: „kao i visinu naknade za polaganje stručnog ispita”.

#### Član 30

U članu 40 stav 1 tačka 4 riječ „štetnosti“ zamjenjuje se riječima: „materija, eksplozivne atmosfere, azbesta,“.

U tački 7 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 8 poslije riječi „bezbjedan“ dodaju se riječi: „i zdrav“.

U tački 9 riječi: „kao i“ brišu se.

U tački 10 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

U tački 12 poslije riječi „sarađuje“ dodaje se zarez i riječi: „konsultuje se“.

#### Član 31

U članu 43 stav 1 tačka 3 riječ „štetnosti“ zamjenjuje se riječima: „materija, eksplozivne atmosfere, azbesta,“.

U tački 4 poslije riječi: „mjera zaštite“ briše se zarez i dodaju riječi: „i zdravlja na radu,“.

U tački 5 poslije riječi „osposobljavanje“ dodaje se riječ „zaposlenih“, a riječi: „za bezbjedan rad zaposlenih” brišu se.

#### Član 32

U članu 45 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 33

U članu 46 st. 1 i 2 poslije riječi „zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 34

U članu 47 stav 2 briše se.

#### Član 35

Član 48 briše se.

#### Član 36

U članu 49 stav 1 tačka 13 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se zarez i riječi: „konsultuje se“.

#### Član 37

Poslije člana 49 dodaje se novo poglavlje i četiri člana, koji glase:



„Va. FAZE IZRADE PROJEKTA I IZVOĐENJA  
RADOVA

**Mjere zaštite i zdravlja na radu u fazi pripreme i izrade projekta**

**Član 49a**

Odgovorni projektant, koji u skladu sa propisima o izgradnji objekata rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini je dužan da u svim fazama pripreme i izrade projekta, uzima u obzir mjere zaštite i zdravlja na radu i opšta načela prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona, posebno kad:

- odlučuje o arhitektonskim, tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima, u cilju planiranja različitih aktivnosti ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim; i
- procjenjuje vrijeme potrebno za završetak tih radova ili faza radova.

Odgovorni projektant je dužan da u svim fazama pripreme i izrade projekta, vodi računa o sadržini plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije, kao i njegovim izmjenama.

**Poslovi koordinatora u fazi izrade projekta**

**Član 49b**

Koordinator u fazi izrade projekta obavlja poslove:

- koordinacije primjene mjera zaštite i zdravlja na radu u postupcima i opštim načelima prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona;
- izrade ili obezbjeđenja izrade plana mjera zaštite i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i mjere zaštite i zdravlja na radu na tom gradilištu uz uzimanje u obzir industrijskih aktivnosti u blizini i na gradilištu;
- pripreme dokumenata koja, u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu koje je potrebno da se uzmu u obzir u toku izvođenja svih daljih radova (upotreba, održavanje, rušenje objekata i sl.).

**Mjere zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova**

**Član 49c**

Za vrijeme izvođenja radova na gradilištu, primjenjuju se mjere zaštite i zdravlja na radu, a naročito mjere koje se odnose na:

- održavanje urednosti i zadovoljavajućeg nivoa čistoće gradilišta;
- izbor lokacija radnih mjesta i obezbjeđivanje dostupnosti tim radnim mjestima određivanjem saobraćajnih površina, prolaza, prelaza i sl., za zaposlene i sredstva za rad;
- utvrđivanje uslova pod kojima se radi sa različitim materijalima;
- održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad i sprovođenje prethodnih i periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, u cilju obezbjeđivanja mjera zaštite i zdravlja na radu na gradilištu;
- planiranje i utvrđivanje površina i lokacija za skladištenje različitih materijala, a naročito opasnih materija;

- usklađivanje vremena potrebnog za izvođenje pojedinih vrsta i faza radova saglasno dinamici izvođenja radova na gradilištu;
- saradnju između svih poslodavaca na gradilištu; i
- industrijske aktivnosti unutar ili u blizini gradilišta.

### **Poslovi koordinatora u fazi izvođenja radova**

#### Član 49d

Koordinator u fazi izvođenja radova obavlja poslove:

- koordinacije primjene opštih načela prevencije u slučajevima kad se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i kad se procjenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
- koordinacije realizovanja planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbijedi da poslodavci dosljedno primjenjuju mjere zaštite i zdravlja na radu i mjere iz plana mjera zaštite i zdravlja na radu, gdje je to neophodno;
- vršenja i obezbjeđenja vršenja izmjena ili dopuna plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije i obezbjeđivanje podataka potrebnih da se izvrše te izmjene i dopune, uzimanjem u obzir nastalih promjena na gradilištu;
- organizovanja saradnje i međusobnog obavještanja svih poslodavaca koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vršenje koordinacije njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu radi sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom;
- obezbjeđivanja da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmjenama ili dopunama;
- koordiniranja radova u cilju pravilnog izvođenja planiranih aktivnosti;
- preduzimanja mjera zaštite i zdravlja na radu radi obezbjeđivanja da pristup gradilištu imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište.“

#### Član 38

U članu 50 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„ 4) osposobljenosti zaposlenih;“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Oblik i sadržaj evidencije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

#### Član 39

Naziv člana 53 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor“.

U stavu 1 riječ „Nadzor“ zamjenjuje se riječima: „Inspekcijski nadzor“.

#### Član 40

U članu 54 stav 1 riječi: „Inspekcija rada“ zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

Stav 3 briše se.

#### Član 41

U članu 56 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) ne izvrši ispitivanje uslova radne sredine odnosno, da projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad nije obezbijedio da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan i zdrav način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke materije, eksplozivna atmosfera, azbest, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama nije uskladio sa propisanim mjerama zaštite i zdravlja na radu i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim prostorijama (član 10 stav 1);“

U tački 3 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“ a zarez i riječi: „odnosno elaborat o uređenju gradilišta“ brišu se.

U tački 4 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) ne obezbijedi mjere zaštite i zdravlja na radu u svim procesima rada, radi sprječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih, u postupcima iz člana 13 stav 1 tač. 1 do 6.“

U tački 5 poslije riječi „uredi“ dodaje se riječ „opštim“.

U tački 6 riječi: „akt o procjeni rizika za sva radna mjesta“ zamjenjuju se riječima: „i ne posjeduje akt o procjeni rizika, za sva radna mjesta ne procijeni rizike“.

U tački 7 riječi: „i promjene djelatnosti (član 17 stav 4 al.3, 4 i 6)“ zamjenjuju se riječima: „i kada rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenog pokažu da je to neophodno (član 17 stav 5 al.3, 4 i 6)“.

U tački 8 poslije riječi „bezbjedan“ dodaju se riječi: „i zdrav“.

U tački 10 riječ „nazahstjev“ zamjenjuje se riječima: „na zahtjev“.

U tački 11 poslije riječi „sposobnostima“ dodaju se riječi: „u skladu sa aktom o sistematizaciji“.

U tač. 12 i 13 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

U tački 14 poslije riječi : „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 16 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i ne konsultuje se“.

Tačka 18 mijenja se i glasi:

„18) ne omogući najmanje jednom predstavniku zaposlenih odgovarajuće odsustvo sa rada u trajanju od najmanje pet časova rada mjesečno, uz nadoknadu zarade i ne pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu (član 26 stav 4);“.

U tački 21 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 23 riječi: „(član 38 stav 2)“ zamjenjuju se riječima: „(član 38 st. 1 i 3)“.

U tački 26 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

#### Član 42

Poslije člana 56 dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Novčana kazna za prekršaj investitora**

##### Član 56a

Novčanom kaznom od 500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj investitor sa svojstvom pravnog lica, ako:

1) ne odredi jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kad radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača (član 9a stav 1);

2) ne obezbijedi da se na gradilištu, prije početka radova, izradi plan mjera zaštite i zdravlja na radu (član 10 stav 3);

3) ne posjeduje kopiju prijave o početku radova na gradilištu i ne ažurira prijavu o početku radova u slučaju bilo kakve promjene (član 10 stav 5);

4) ne dostavi Inspekciji rada ažuriranu prijavu o početku radova najkasnije u roku od pet dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane prijave ne posjeduje na gradilištu (član 10 stav 6);

5) ne obezbijedi da se izvrše izmjene ili dopune plana mjera zaštite i zdravlja na radu, ukoliko nastupe okolnosti (razlozi) koje utiču na sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu na gradilištu, i to najkasnije pet dana prije početka obavljanja radova, naročito uzimajući u obzir okolnosti iz člana 10a stav 2 ovog zakona (član 10a st. 1 i 2);

6) u svim fazama pripreme i izrade projekta ne uzima u obzir mjere zaštite i zdravlja na radu i opšta načela prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona, posebno kada odlučuje o arhitektonskim, tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima, u cilju planiranja različitih aktivnosti ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i procjenjuje vrijeme potrebno za završetak tih radova ili faza radova (član 49a stav 1);

7) u svim fazama pripreme i izrade projekta ne vodi računa o sadržini plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije, kao i njegovim izmjenama (član 49a stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i investitor sa svojstvom preduzetnika novčanom kaznom od 300 eura do 12.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se investitor sa svojstvom fizičkog lica novčanom kaznom od 300 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 4.000 eura.

### **Novčana kazna za prekršaj koordinatora u fazi izrade projekta**

#### **Član 56b**

Novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj koordinator za izradu projekta ako:

1) ne vrši koordinaciju primjene mjera zaštite i zdravlja na radu u postupcima i opštim načelima prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona (član 49b stav 1 alineja 1);

2) ne izradi ili ne obezbijedi izradu plana mjera zaštite i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i mjere zaštite i zdravlja na radu na tom gradilištu uz uzimanje u obzir industrijskih aktivnosti u blizini i na gradilištu (član 49b stav 1 alineja 2);

3) ne pripremi dokumenta koja, u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu koje je potrebno da se uzmu u obzir u toku izvođenja svih daljih radova (upotreba, održavanje, rušenje objekata i sl.) (član 49b stav 1 alineja 3).

## **Novčana kazna za prekršaj koordinatora u fazi izvođenja radova**

### **Član 56c**

Novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj koordinator za izvođenje radova, ako:

1) ne koordinira primjenu opštih načela prevencije u slučajevima kada se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i kada se procjenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova (član 49d stav 1 alineja 1);

2) ne vrši i ne obezbjeđuje vršenje izmjena ili dopuna plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije i ne obezbjeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmjene i dopune, uzimanjem u obzir nastalih promjena na gradilištu (član 49d stav 1 alineja 3);

3) ne organizuje saradnju i međusobno obavještavanje svih poslodavaca koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, ne vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu radi sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom (član 49d stav 1 alineja 4);

4) ne obezbijedi da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmjenama ili dopunama (član 49d stav 1 alineja 5);

5) ne koordinira radove u cilju pravilnog izvođenja planiranih aktivnosti (član 49d stav 1 alineja 6);

6) ne preduzima mjere zaštite i zdravlja na radu radi obezbjeđivanja da pristup gradilištu imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište (član 49d stav 1 alineja 7).“

### **Član 43**

U članu 57 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „eura“ dodaju se riječi: „do 2.000 eura“.

U tački 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

### **Član 44**

U članu 58 stav 1 tačka 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a poslije riječi “sarađuje” dodaju se riječi: “i ne konsultuje se”.

U tački 3 poslije riječi “sarađuje” dodaju se riječi: “i ne konsultuje se”, a riječi: „bezbjedne uslove za rad“ zamjenjuju se riječima: „uslove za bezbjedan i zdrav rad“.

### **Član 45**

Poslije člana 60 dodaju se dva nova člana koji glase:

## **„Donošenje podzakonskih akata**

### **Član 60a**

Podzakonski akti iz člana 9d ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## **Usklađivanje rada**

### **Član 60b**

Poslodavci su dužni da rad i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

## **Stupanje na snagu**

### **Član 46**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19-2/18-1/5

EPA 449 XXVI

Podgorica, 26. juna 2018. godine

## **Skupština Crne Gore 26. Saziva**

Predsjednik,

**Ivan Brajović, s.r.**

---

\* U ovaj zakon prenesene su Direktiva Savjeta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu (OJ L br. 183. od 29.6.1989. str.1.), koja je izmijenjena Uredbom (EC) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine o prilagođavanju nekih akata za koje se koristi postupak određen u članu 251. Ugovora, Odluka Savjeta 1999/468/ES u vezi sa regulatornim postupkom sa pregledom - Prilagođavanje regulatornom postupku sa pregledom - prvi dio (OJ L br. 311. od 21.11.2008. str.1.) i Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 92/57/EEZ od 24. juna 1992. godine o minimalnim zahtjevima za zaštitu i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.